

## Z A P I S N I K

sa XXV sjednice Skupštine opštine Banja Luka održane dana  
31. marta 1965. godine

Sjednica je počela u 8,30 časova u Vječnici Doma kulturne.

Sjednici presjedava predsjednik SO Milorad Popović. Zapisnik vode Saračević Adem i Pavičić Nikola, službenici Skupštine opštine Banja Luka.

Sjednici prisustvuje 84 odbornika, dok je otsutno 14 odbornika.

Za današnju sjednicu izostanke su prvdali odbornici: Brković Nada, Pucar Milan, Djonović Svjetlana i Glamočak Dušan.

Nisu prvdali odsutnost odbornici: Djelić Bajsa, Hadžidedić Fikret, Halilović Habiba, Budimir Zvonimira, Černi Vladimir, Dominović Gojko, Hodžić Zehra, Laks Dragiša, Macanović Nikola i Odić Mira.

Predsjednik konstatiše da sjednici prisustvuje nadpolovična većina odbornika, te da se mogu donositi pravovaljani zaključci.

Sjednici, kao gošti prisustvuju Karabegović Osman, Mglajlić Šefket i Rakić Čiro.

Na zapisnik sa prošle sjednice nije bilo primjedbi.

Predsjednik predlaže

### D N E V N I   R E D

1. Razmatranje prijedloga Društvenog plana opštine za 1965. godinu.

2. Razmatranje prijedloga Budžeta opštine za 1965. godinu.

3. Prijedlog Odluke o određivanju kamatnih stopa na poslovne fondove komunalnih privrednih organizacija, privrednih organizacija uslužbnog zanatstva, i privrednih organizacija ugovostiteljstva za 1965. godinu.

4. Prijedlog Odluke o određivanju stopa doprinosa zaledničke rezerve privrednih organizacija za 1965. godinu.

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova konkursnog Žirija za ambelm grada Banja Luke.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Po prvoj i drugoj tačci dnevnog reda podnio je referat predsjednik SO, pa je nakon toga otvorena diskusija po tim tačkama dnevnog reda.

Varunek Vjenceslav smatra da postoje realni uslovi za poboljšanje socijalne zaštite, a to bi se osiguralo putem izdvo-

jenih većih sredstava za razne oblike socijalnog zbrinjavanja i putem drugih aktivnosti koje se predviđaju društvenim planom. U ovoj godini izdvojena sredstva za dječju zaštitu, omogučavaju da se oko 60 novih slučajeva djece lišene roditeljskog staranja obuhvate odgovarajućim oblicima društvenom zaštitom. Dovršenje izgradnje novog obdaništa u Gornjem Seheru omogućiće zbrinjavanje za oko 80 djece. Nadalje iznosi da je u februaru mjesecu održano savjetovanje po pitanjima iz oblasti iz dječje zaštite na kome su analizirani svi uspjesi, propusti i nerješeni problemi vezani za obrazovanje, vaspitanje i život djece, jer su to diktirala nerješena pitanja iz oblasti socijalne zaštite, kao što su nerazvijena mreža predškolskih ustanova i ustanova za zbrinjavanje djece zaposneñih majki, prenatrpanost u odjeljenjima osnovnih škola gdje se radi u tri smjene. Nedostatak fiskulturnih sala, radionica i školskih kuñjinja. Smatra, da bi i privredne organizacije trebale da ovim problemima posvete više pažnje, a i pojedinci mnogo više sredstava voljni su da žrtvuju za rješavanje nekih komunalnih problema nego za rješavanje pitanja iz oblasti dječje zaštite. Uzrok za to mogao bi se tražiti u tome što aktivnost odgovornih faktora nije bila dovoljno usmjerena u pravcu mobilisanja građana da se oni sami zauzmu i ulože vlastita sredstva. Iznosi da je u ovoj godini planirano za ulaganje u oblasti socijalne zaštite oko dinara 110,000.000 od čega Skupština opštine obezbjedjuje 60,000.000, a Skupština sreza oko 50,000.000 dinara, a ta investiciona ulaganja odnose se na dovršenje obdaništa u Gornjem Seheru, dovršenje izgradnje azila za nezbrinuta lica, za opremu postojećih objekata i specijalnih odjelenja za djecu ometenu u razvoju, kao i za izgradnju novih objekata u okviru Doma za stara i iznemogla lica. Program službi za socijalnu zaštitu predviđa niz akcija na planu poboljšanja socijalne zaštite, a naročito u okvorima škola, radnih organizacija i mjesnih zajednica i treba očekivati da će se koordinacijom u radu i zajedničkim naporima mnogo bolje rješavati akutni problemi.

Majstorović Ante smatra, da treba više pažnje posvetiti pitanju naselja oko grada, kao što je pitanje naselja Vrbanje koje ima 4.500 stanovnika. Mišljenja je, da bi trebalo obezbjediti sredstva za asfaltiranje ceste koja prolazi kroz taj kraj, obzirom da je saobraćaj na tom putu velik. Osim toga, stanovnici ovog naselja su do sada više puta tražili da se otvari prodavnica mesa, podigne zdravstvena stanica i osvjetle neki dijelovi ovog naselja, jer da u ovom kraju ima mnogo lica koja bojuju od tuberkuloze i žutice, što je sve posljedica niskog standarda toga kraja. Zbor birača je zaključio da se pozove predsjednik Skupštine opštine da dodje u taj kraj da bi se upoznao sa problemima među kojima spada i nemanje stalne autobusne linije sa gradom.

Karabegović Osman, smatra, da su zahtjevi nekih građana opravdani, ali da odbornici trabaju da brane pravilnu politiku koju zauzme Skupština opštine, s obzirom da su sredstva budžeta ograničena i da se svi zahtjevi ne mogu riješiti, te da bi ukoliko bi za to bilo sredstava trebalo izraditi zdravstvenu stanicu i uvesti svjetlo u kuće, dok sredstva od 24,000.000 dinara za modernizaciju puta nije moguće u ovoj godini izdvojiti.

Rakić Ćiro smatra, da kod donošenja društvenog plana i budžeta treba polaziti od objektivnih mogućnosti i rješavati prioritete zahtjeve i izraditi perspektivni plan rješenja komunalnih problema, jer da se ista tema i ista pitanja na zborovima birača postavljaju više godina, pa se gradjani demoralisu, te bi donošenjem plana birači tačno znali kada će njihov problem biti riješen, što bi olakšalo rad i Skupštini opštine u obavljanju svojih zadataka na terenu i usmjeravanju finansijskih sredstava. Mišljenja je, da je potrebno iz budžeta brišati neke elemente koji ga opterećuju i formirati fond za selo iz kojeg će se finansirati kumunalna izgradnja na selu uz učešće naroda, a da bi se to postiglo i sprovelo na neki način po principu konkursa. Mišljenja je, da bi trebalo spojiti ustanove sličnih osobina, a funkciju mjesnih zajednica aktivirati, a gro njihovih problema trebao bi da se odnosi na komunalnu djelatnost.

Pirolić Dušanka je potencirala problem školstva koje prema podacima treba da ide unazad umjesto da ide naprijed, a dokaz tome su sredstva koja su u budžetu ove godine zauzela procenat od 41,1%, dok je prošlogodišnje učešće bilo 42,5% što govori da se sredstva za prosvjetu smanjuju i da se školstvo, a naročito osnovno dovodi u težak položaj. Sto se tiče unutrašnjih rezervi, njih u prosvjeti nema mnogo i sa njihovim iskoriščavanjem ne može se vidno poboljšati stanje. Objasnjava da se honorarni rad u osnovnim školama u 1965. godini predviđa sa izdatkom od 52,000.000, dok stvarne potrebe iznose 150,000.000 dinara. Mišljenja je, da u svakom slučaju honorarni rad iziskuje manja materijalna sredstva nego zapošljavanje nove radne snage. Investicije u školstvu su prepolovljene u odnosu na prošlu godinu, te se opravdano postavlja pitanje školskog prostora i dok se svakim danom od škola traže veći rezultati, na drugoj strani smanjuju im se sredstva. Što se tiče raspodjele u školama po sistemu dohodka, on zahtjeva novi odnos škola - komuna, tj. ugovorni odnos za svakog učenika.

Karabegović Osman je mišljenja, da produktivnost rada treba povećati ne samo uvodjenjem nove radne snage, nego sa istom ili sa smanjenom radnom snagom i iznalaženjem unutrašnjih rezervi i ograničiti potrošnju koja je u posljednje vrijeme prešla planske okvire, a kroz smanjenje investicija ograničiće se zaposlenost. Iznosi, da je u banjalučkoj komuni stepen zaposlenosti veoma visok, dok je produktivnost ispod jugoslovenskog prosjeka, što za sobom povlači i niže lične dohodke, iz čega proizlazi da treba maksimalno iskoristiti postojeću radnu snagu. Mišljenja je, da u banjalučkoj komuni, koja ima oko 19.000 zaposlenih ima najmanje oko 2.000 neiskorištenih radnika, a sa ekonomskog aspekta ovaj višak radne snage bi boljebilo prekvalifikovati nego da se nalaze u privredi kao potencijalna radna snaga. Smatra, da društveni plan nije radjen po savremenim metodama i podaci koji su navedeni u njemu u većini slučajeva su krive sadržine, te kod donošenja plana treba biti vrlo oprezan. Pitanje snabdjevanja grada je problem koji treba riješiti, s obzirom da Banja Luka spada u najskuplje gradove u zemlji te da u planu treba detaljno razraditi način obezbjedjenja pojedinih artikala i stabilnost cijena, kako bi se izbjegao nedostatak pojedinih artikala na tržištu. Ne slaže se sa smanjenjem fonda rizika, obzirom na visoke cijene koje potrošači ne bi mogli podnijeti. Smatra da je pogrešan zahtjev pojedinaca za smanjenje investi-

cija u poljoprivredi, s obzirom da se od nje traži veća proizvodnja mesa, voća i povrča. Predlaže da se politika komune usmjeri u pravcu obezbjedjenja boljeg životnog standarda za radne ljude i da ~~im~~ se obezbjedi bolja snabdjevenost. Mišljenja je, da su u budžetu sredstva suviše rascjepkana, te da to nije pregleđeno za zborove birača. Mišljenja je da treba povećati investicije školstva i izbjegavati rad u tri smjene u školama, jer će time otpasti i jedan dio ličnih rashoda predviđenih za prekovremeni rad. Predlaže, da se sredstva za školstvo povećaju i da učešće bude 42,5% u ukupnom budžetu za 1965. godinu. Mišljenja je da odbornici na zborovima birača traju da zauzmu jedan pravilan stav i da se ne postavljaju oportunistički. Sto se tiče pokrivanja gubitaka iz budžeta opštine koji se vrši kod nekih privrednih organizacija, što je slučaj sa preduzećem "Vitaminka", treba izbjegavati i utvrditi mogućnost njihovog daljeg postojanja.

Hadžimujagić Ismet smatra, da privredne organizacije traju da izbjegavaju uzimanje kredita, a ~~iz~~voje sredstava da traže u akumulaciji preduzeća. Iznosi, da većina privrednih organizacija neće imati naročitih problema, jer da su se pridržavale kreditnih mjera, a prelivanje obrtnih sredstava u osnovna realno utvrđuju obim sirovina i reprodupcionog materijala. Izvjesne privredne organizacije su u teškom položaju, jer su kreditno nesposobne, a naročito trgovina gradjevinskim materijalom. Postavlja se problem krajnjih obrtnih sredstava, pošto privredne organizacije proširuju svoje kapacitete i moraće se više sredstava dati za njih iz akumulacije, jer te privredne organizacije daju veću perspektivu razvoja, te je Komunalna banka u tu svrhu dala upozorenje privrednim organizacijama, te će se više sredstava davati za obrtne fondove, a manje sredstava za investicije, o čemu je donešen i zakon o obaveznom izdvajjanju od 25%. Nosioci kredita za investicije mogu biti i druge organizacije, a ne samo proizvodne, te predlaže povećanje investicija za poljoprivrednu djelatnost uz oznaku namjene.

Babić Živko predlaže, da se u buduće smanji disproporcija razilaženja zahtjevi zborova birača - mogućnost opštine. Smatra, da iznos dotacija predviđen u budžetu za prosvjetu nije dovoljan obzirom na predviđanja zapošljavanja novog nastavničkog osoblja, a isto tako da treba povećati iznos predviđen za investiciju u školstvu, jer iznos predložen u materijalu neće moći pokriti ni najnužnije potrebe. Analizirajući potrebe školskoga proizlazi da nedostaje još oko 97,000.000 dinara samo za lične dohotke, te postavlja pitanje zbog čega opština pokriva privredni gubitak i zbog čega plaća anuitete za neke ugostiteljske objekte i zbog čega ti objekti ne rade punim kapacitetom.

Maglajlić Šefket smatra, da se čitajući materijale plana i budžeta ne mogu vidjeti problemi pojedinih privrednih organizacija, te da bi u buduće trebalo nastojati da plan izgleda drugačiji, jer da se način sastavljanja plana i njegova forma nisu bitno izmjenili od onoga koji je sastavljen 1952. godine, a da plan treba prilagoditi gradjanima. Što se tiče ličnog dohotka zaposlenih lica u Banja Luci u odnosu na jugoslovenski prosjek je nešto viši. Depresija ličnih dohodaka omogućila je toliko zapošljavanje i ukupna sredstva se djele na veliki broj

radnika, a to je nepovoljno za one koji se nalaze na ključnim mjestima u privredi. Nadalje iznosi, da Banja Luka ima pogodan položaj za razvitak poljoprivrede, ali su cijene poljoprivrednih proizvoda veoma visoke, te će se mjerama o zamrzavanju cijena bar donekle regulisati oscilacija cijena, a Skupštine opštine treba da svoj rad usmjeri na kontrolu izvršenja ovih mjer. Predlaže, da Skupština opštine organizuje fond za izgradnju stanova, a naročito u tom pogledu treba potpomoći individualnu izgradnju, a na prvom mjestu penzionere.

Makić Radovan je mišljenja, da je Skupština opštine trebala u budžetu da planira izdatak od 7,500.000 dinara kao dotaciju Fabrici "Rudi Čajavec" za studije i istraživanja što bi u mnogome uticalo na povećanje proizvodnje, a učešće ove fabrike u ukupnoj proizvodnji komune iznosi 45%, a da bi se postigao taj nivo potrebno je mobilisati sve raspoložive snage. Nadalje iznosi da su druge komune pomagale razvoj elektronske industrije, dok to nije slučaj sa Banja Lukom.

Kapor Momir iznosi da se pri donošenju plana i budžeta nije dovoljno vodilo računa o obimu potrošnje i standardu, pa je zbog toga došlo do oprečnih mišljenja o potrebama i problemima u komuni, a na samim zborovima birača dolazilo je do kontradikcija u pogledu investicija selo - grad, pa je u toj situaciji sada vrlo teško sastaviti budžet komune, jer svi žele rješiti svoje probleme. Mišljenja je da kod zaposlenja ne treba ići na ekstenzivno zapošljavanje, nego ga vršiti na osnovu novih produktivnih radnih mjesta. Nadalje iznosi da je u našoj komuni vrlo niska produktivnost rada, a da se ide na veliko povećanje ličnih dohodatak bez osnova. Predlaže, da se ide na veće povećanje startne osnove, jer se na taj način dobiva veća masa za budžet kao i potstrek za povećanje proizvodnje. Mišljenja je, da orijentacija plana na poljoprivredu i snabdjevanje nije dobra, jer se ide samo na socijalistički sektor, a ne obradjuje se dovoljno individualna proizvodnja, a pogotovo nije razradjena kooperacija. Sto se tiče školstva treba prvo srediti odnos opština - škola i pokušaj da opština sklopi ugovor sa školama ne može bar za sada doći u obzir, budući da 1.400 učenika iz drugih opština pohadaju školu u Banjoj Luci. Smatra da finansiranje škola treba srediti na nivou Jugoslavije, to jest zavesti sufinsaniranje sa opština i privrednim organizacijama i na taj način ublažiti ovaj problem.

Balić Đuad je mišljenja da treba izvršiti integraciju pomoćno tehničkih službi u kulturno umjetničkim organizacijama kroz ostvarenje zajedničkih tehničkih radionica, knjigovodstvenih servisa i sl. Predlaže, da se u narednom periodu koriste forme zajmova za razvoj bibliotekarstva i organizovanijeg korišteњa sredstava, da kulturno-umjetničke organizacije usklade svoje ovogodišnje programe kao i perspektivne sa turističkim potrebama ovoga grada, jer da u ovoj saradnji leže velike unutrašnje rezerve. Nadalje predlaže da sve kulturne institucije izvrše analizu postojećih kadrova, kako u pogledu kvalifikacione strukture, tako i sa aspekta korišćenja već postojećih kadrova. Predlaže da se Upravnom odboru Fonda za kulturu dodjele dodatna sredstva u iznosu od 25,000.000 dinara.

Milorad Popović predlaže, da se u prijedlogu društvenog plana i budžeta izvrše sledeće izmjene:

- da se povećaju ulaganja u poljoprivredi na taj način, što će se stopa doprinosa iz ličnog dohodka povećati za 25% i ukupan iznos povećanja ići će u fond za razvoj poljoprivrede;

- da se ukupna masa u budžetu umanji za 1% i da se taj iznos u omjeru od 50% da za investicije u školstvu, a drugih 50% za pokriće materijalnih rashoda u školstvu;

- da se maloprodajna stopa poreza na promet poveća sa 18% na 20% i da se taj iznos upotrebi za povećanje budžetske rezerve.

Nakon diskusije rješeno je da se po prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj tačci dnevnog reda zauzme stav i glasa na odvojenim sjednicama.

Po petoj tačci dnevnog reda jednoglasno je usvojen prijedlog rješenja o imenovanju članova konkursnog Žirija za simbol grada Banja Luka, u koji su ušli Kapor Momir, Mažar Drago, Popović Milorad, Halimović Kemal, Ahmetašević Midhat, Radovanović Drago, Štaljo Enver, Vidaković Josip i Stjepanović Tošić Dragojla.

Sjednica je zaključena u 14,30 časova.

ZAPISNIČARI

1. Adem Saračević

*A. Saracovic*

2. Nikola Pavičić

*Nikola Pavicic*

PREDsjEDNIK  
Milorad Popović

*Milorad Popović*